

Setswana

Kgato

2B

Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele



Theresa Segale



Medumopuo (e e boeleditsweng)

ts, w

Medumopuo (e mešwa)

ng, ts

Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele

Setswana

Kgato 2B

ISBN: 978-1-77981-477-7

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Theresa Segale

Moranolodi: Matlhodi Vilakazi

Motshwantshi: Moses Dhladhla

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.

Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele



Theresa Segale

(Ke nako ya dijo tsa motshegare sekolong sa Kgalemang. Tselane le Amogelang ba bua ka Tsalatsala).

Tselane: Amogelang, bona Tsalatsala o dirang? Bona o

amoga mosimane yola panana.

Amogelang: Joo! Bona o mo ngapa letsogo. Ruri Tsalatsala a ka se tlogele bongangabele.





Tselane: Ee, o ba amoga dijo. E bile o a ba betsa ge ba gana go mo fa. Ka nako o gasa dijo tsa bona ka mmu

Amogelang: O nagana gore re ka dira eng gore a emise ka taba ye?

Tselane: Ke nagana gore re buisane le yena.

Gape taba ye a e dirang ga ya siama. Bana ba boifa le go ya sekolong.

Amogelang: Fa o lebile a ka dumela go bolela le rena? Ke ra ka gore ke sengangabele.





Tselane: Go kaone re mo gopotse melawana ya maitshwaro a bana ba sekolo.

Amogelang: A reye go yena. Tsaya buka ya gago ya melawana re ye go yena.

(Tselane le Amogelang ba ya go Tsalatsala.)

Amogelang: Dumela Tsalatsala, na o bona melawana e fa lebotaneng?

Tsalatsala: Le batla ke etse eng ka melawana eo ya lona?





Tselane: Re bone tse o dirang bana ba sekolo. Tsaya melawane ke e, o be o bale dipoelo tsa mediro ya gago.

Tsalatsala: Naa le bolela ka eng? Ke dirile eng? Ga ke na molato.

Tselane: Amogelang, re lekile, go padile. Re ka se tlogele fela gontse jaana. O nagana re ka dira eng gape?

Amogelang: Re tshwanetse ke go itsise morutabana ka taba e. Ena o tla buisana le Tsalatsala.

(Tselane le Amogelang ba ya go morutabana)





Tselane: Morutabana, re batla go go bolelela ka bosula bo Tsalatsala a bo dirang mobaneng ba sekolo. O ba tseela dijo, gape o a ba betsa.

Amogelang: Re lekile go buisana le ena, fela ga a batle go reetsa.

Morutabana: Tsalatsala, nare taba tse di buiwang ka wena ke nnete?

Tsalatsala a seke a araba. A gogobisa matho. Morutabana a mo kgalemela.





(Letsatsing le latelang, Tsalatsala ke yeo a amoga bana dijo tsa bona gape.

Tselane: Na o bona seo ke se bonang?

Tsalatsala ke yo, o ntse a amoga bana dijo tsa bona.

Amogelang: Joo, Tsalatsala ga a siama. A re ye go bolelela morutabana gape.

Morutabana: Tsalatsala, molato ke eng? Ke ka lebaka la eng o tseela bana ba bangwe dijo tsa bona?

Tsalatsala a seka a araba.

Morutabana: Go siame Tsalatsala. O ka tsamaya.

Bana ba ka, ke lemoga gore Tsalatsala o tlhoka thuso. Ke leboga go itshwenya ga lona ka ena.






Tselane: Go botoka fa morutabana a itse kgang e.

Amogelang: Yena o tla bona gore o e rarabolola jang.

(Fa morago ga sekolo, morutabana a ya go bona modirelaloago.)

Morutabana: Motlhomphegi, ke tllile fano go bega mongwe wa basetsana, Tsalatsala. O tseela bana ba bangwe dijo. Ka dinako tse dingwe o a ba betsa. Ke lekile go bua le ena, fela maitshwaro a gagwe ga a fetoge.

Modirelaloago: Go siame, morutabana, ke tla batlisisa kgang e. Ke tla etela lelapa le.





Modirelaloago a ya kwa gabo Tsalatsala. Tsalatsala o nna le bana babo ba le babedi. Ga go na bagolo, mme ga go na le dijo. Modirelaloago a baakanya gore ba fiwe dijo tsa dikhutshana. A bua le ba ga masepala gore ba ba agele ntlu. Tsotlhe tse tsa diragala ka bonako.

Boramabenkele le bona ba neelana ka ka fenitšhara le dikobo.

Tselane: Amogelang, matsapa a rona a go itsesi morutabana a ne a nepagetse. Bona Tsalatsala o fetogile. O tshameka sentle le bana ba bangwe ba sekolo. Ga a sa ba tseela dijo.

Tselane: Re leboga thata modirelaloago.

(Tsalatsala a leboga Tselane le Amogelang ka se ba mo diretseng sona?)





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelelsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsothe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyoo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletse gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

